

САНАА

ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ
УЛУУБҮН
ХАҢЫАТА

ХАҢЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 136 (7521) © Сэтгэлийн 16 күн. Ойгуурууцук © Санаата 25 солгоубай.

ГЕНЕРАЛЬНАЙ ДИРЕКТОР ТУРУОРУЛУННА

Аасныг нэвчилдэг Чурапчытаады «Якутводмелиорация» ПМК-ын үлэнттэрэ бэйлэлэриг бичбар ийннээд муншахтарыгар барыта 52 бичбардааччы кыттымын ылла. Бичбар кыттылар бичбардар бу ийннээдэртэн улахан уратылаахтар. Мехлодонна кылабынай инженерин абэтинэини толороочу П. Г. Попов Саха Республикатын Ил Түмэнин Үөһээни па-

лататыгар—33 №-дээх Чурапчытаады уокуруктан депутатка кандидатан «Ленаводстрой» холбоһун генеральной директорын Игорь Георгиевич Гаврильевы туруорда. Муншааха ПМК кылабынай механика В. В. Попов, водителлэр А. И. Сергеев, П. П. Посельский, маастар Т. А. Кондратьев, капитальной тууу управлениетын бичрайыктыгар биоротун

үлэнигэ П. П. Макаров, гостехнадзор инспектора Д. Д. Трофимов туруорудубут кандидатураны ойвоон тыл эттилер. Игорь Гаврильев кандидатураны туруорууга уонна бичбардааччылар бичбар ийннээдэ муншахтарыгар Дьоккуускайтан «Ленаводстрой» холбоһун генеральной директорын солбуулааччы Саха Республикатын Урдукү Сэбиэтин урууһу депутата

Геннадий Михайлович Сысольтэни кыттымын ылла. Ити курдук, бу ийннэ Ил Түмэн Урдукү палататыгар Чурапчытаады 33 №-дээх уокуруктан Михаил Дмитриевич Гуляев турбута. Бу ийннэ биһир палатага турбут кандидаттар бичбарга кыттар бичарабы ыллахтарына ким иэһин депутаттан талытын уокурун бичбардааччыларга эрэ бичаарар куоластааһын түмүгэ тахсыа турдабы.

П. СЫРОВАТСКАЯ.

Бултаанын сезона үгэннээн бара турдабына

Түүлээби быспат, сүтэрбэт иһин

1991 сыл бүтүүтүгэр Саха Республикатыгар күндү түүлээби бултаанын уонна таптааһыны, берээдэтир сымтан Республика Президентин Ыйаардыан «СахаБулт» кошерни тармаһыта. Кошерни бастаан тармаһытыгар биһирдэлээн салайааччылар, тармаһылар өртүлэригэн мөһөйдэри көрөсүбүтэ. Билгини дьэ оннуу булан үлэээн ээр. Улууустарга кошерни подразделениелара—булт производственной управлениелара улууустар дьаһалтанын баһылыктарынан биһирдэллэр.

Билгини улууустуугар управление үлэтин ааспыт сөөс муусе устартан саҕалаабыта. Кини түүлээххэ госпланны нэһиллээтэрини үлэлэр, нэһиллээтэрини биһирдэлээн булчуттары булт тармаһынан, салан-сэбинэн хааччылар. түүлээби бултаанын, туттарыны коштуруоллуур, кошерни кытта хардарыта ахсаан ойгосор. Маны талыһын нэһиллээтэрини булт тармаһынан, түүлээбин уонна түүлээх таптааһын хааччылыгы бичааччы үлэнигэ. Бу, биллэн турар, судургуту суох, ыл да кыайтарбат. Ол эрэри сүһөхтүгэр истахыт айы суолуе тобуллан иһэ дьэи эрэһини санаалаахпыт. Кылаас кэм иһигэр балаачча үлэни кыттыбыт дьинит. Ол курдук, эргэ антека дьинити аһатан, ууларытан ойгоһунубут. Бу дьини түүлээди тутар нуун, испэһээт, саны-сэби уурар хос, маһанын бааллар. Билгини транспорт боһуруоһун туруорса сылдаабыт.

Нэһиллээтэр дьаһалтанын баһылыктарын уонна төбөһарыстыбаалар салайааччылары кытта биһиргэ үлэлээһини дуоһабара түһэрсинэи, суньунан, бүтөн эрэбит. Иһи үөрөрү баар—билгини улууспут тыгытты сирни салайааччыларга кошерни үлэтин хамнаһын өйүүлэр. Кинилэр бэйлэлэри сирдэригэр уоттарыгар булчуттары туруоруох, келөөн, отуһан хааччылыах буоллулар. Оччотугар бултаммыт түүлээх көннөрү көрүгүн 30 бырыһыана, лицензиялаах түүлээх (иһис) 10 бырыһыана бэйлэлэригэр хаалыахтаах. Оттон управление булчуттары бултуур тармаһыны, боһуруоһунан, лицензиянан харчы

тыгар төлөрү аахчылар. Урууһу совхозтар балансыларыттан улуустааһыны хаһаайыстыбатын управлениетын балансытыгар 13 карабини, кыра калибрдаах 40 саны көһөртүттэрэ. Ону булчуттарга булт сезону кэмгэр сыһарыахтаах этибит да, биллэр сөбүһислэр содуларыгар, сөрүөтэ эрэ биһирдэллэ.

Саамай ыалдыар боһуруослутуһан булчуттар хамнастарын боһуруоһа буолар. Бичбар сөөс тутуу түүлээхти харчыты табаарыстыбаларга, нэһиллээтэр дьаһалтаныгар кэмгэр көһөрөн турабыт. Хомойуох иһин, «Мындааһын» төбөһарыстыба күн бүгүнүгэр дьэри ити харчыны булчуттарыгар толүү иһик. Билгини түүлээх туттарылар саныта балаачча үрдээбит курдугун иһин, күннээтэ үрдүү турар саныны сиртэ кылаа суох, Оһон муһ саатар булчуттар бултаабыт түүлээхтэрин туттараллары кытта хамнастарын тутта аахсан ылар усулуобуйалара үөһэллэннээдэ тобыллыһы.

Көһөн сымаларга курбаан куоллар уолуудара сирэ суох, оһон андартар улууска аһына да дьахха сөп. Оһе сымаларга бултаабыт сорох булчуттар идаларын быраһалларыгар күһөллөн эрэллэр. Ол иһин, булчуттарыгыттан арыһалпат сымтан, уһуларытан ойгоһунубут. Бу дьини түүлээди тутар дьэи Уус-Маайа улууһун Күл нэһиллээһини кытта бөрт ыарахан усулуобуйаах дуоһабарга Кусура үрээһини 1 сылга аһан, 18 булчуту таһааран боһтоон бултага сылдыбыт. Уонсайынан, угут дьыллар боһуохтарыгар дьэри аһын улууустаран бултаммыт сирдэри сыһалтар дахха эрэ балаһыһыһыттан тахсыан сөп курдук буолла.

Бу ыарахан, иһи-кэһи биллибэт кэмгэ тармаһа салайааччыларга, дьаһалтадар баһылыктарга, булчуттар санаабытын түмэн биһир ойго-санаада киниһи үлэлээтэхпитинэ саха бичаарыттан биллээһинэ дьэри илдэ кэлбит дьэригэ билгини улууска сүтэи сымэһиһи, хаалыа суоҕа.

Петр КОЖУРОВ,
булт управлениетын
спецнальни.

Иһин эһиргэ—Өлүөнэ уутун

Болдьоҕо кэһиллэр куттала үөскээтэ

МАПА. Республика Өлүөнэ иһин эһиринээди ойойуоннарыгар Өлүөнэ—Туора Күөл магистральнай водовод тардымта дьобун суодталаах тутууһун буолар. Ол эрэри бу тутуу электросиһиниэти суох хаалла.

«Амурэнергосельстрой» акционернай общество «Якутэнерго» пронаводственной холбоһугу кытта дуоһабардаһан Маайа водостанциһынан уонна олохтоох ситимнэри тутууун баһирээтэһиниэ. График бичаарыһынан ити общество дьонноро хаһын-үйө оборудованиетын таһыны саҕалаабыт буолуохтаах этилэр. Ол эрэри

бүтүгүнү туругуһан подстанция туруохтаах сиригэр боһуру-таһыны тоһтоочу кутуу уонна дэхендээһини үлэти эрэ бара турар, оһон таһыны үлэти саҕалаанара өссө да ыраах.

Магистральнай турбаны тардым аһын үлэлэри туох да тардылыга суох график бичаарыһынан баран иһэллэр. Ону салгыны кытарга электросиһини баар буолуохтаах. «Амурэнергосельстрой» үлэнигэр графиктарын тутуспаккалар, Өлүөнэ—Туора Күөл водовод бастаагы учураһытты үлэти иһиллэри болдьоҕо кэһиллэр кутталына.

СНА.

45-кэ—ПЕНСИЯҔА

Биллэн турар, бу — дахталларга туһулаһар. Россияда дьэ көргөнү, иһада болбоһо уруулуутун өлөххө кинибит биһир дьиннээх туһунан 4 өбөлөөх иһэ 45 саһыгар пенсияга тахсыта боһуор.

КӨННӨРҮҮ

«Сага олох» хаһыат сэтгэһини 6 күнүгэрэи күннэригэр бөһөһтөһинит «Учаастактардаагы бичбар комиссияларын тармаһыгар туһунан» дьэи маһырыһаалга 27. Чараснаады бичбардылар учаастак комиссиятын састаабыгар кыллэриллибит «Потанова Мария Ефремовна—...» оһунугар «Потанова Светлана Ефремовна—Чурапчы маһыныгэ сүһөх орто оскуолатын учуутала» дьэи көннөрөн аһылыахтаах.

Аасныг нэвчилдэг Чурапчытаады «Күннөй» аһыныгэи предприятие боһитин биһир бастыагы үлэһитин Анна Семеновна Кириллиһада бу түбэлтэри аһаммыт бичаары тармаһы кытта, Анна Семеновнага салгыны таһаарылаах үлэни, оһоһор дьолу-сөргүнү баһирдылар. Дьүөгөлэри эһирдээһини ыллаатылар-туойдулар.

«СО» норр.

ДЬОКУУСКАЯ. Республика үөрэхтэһини систематыгар Илатон Ойууһуһкай төрөөбүтэ 100 сылыгар аһалтаах дьаһаллар 29 улуус барээстэһини кыттылаах конференциһан түмүктэһинэ. Конференциһа саха тылын, литературатын, исто-

Баһынай далааһыннаах, барыстаах дьаһаныыта



Челябинской уобалаас, Фермер Клим Герб дьаһалада далааһыһыттан, маһдыр суоттааһыһарыттан, баһи-дуол туох баарынан хаһаайыһыны дьаһаныыттан өлбөххэ үөриннөөххө сөп.

Кини дьэи көргөнүгэр бичаар кылаабыһы соһитиһан бичаар кэмгэ өлөрбүт ордууларыттан иһи-һаи саһа таһа дьаһа көһөн киниһилэрэ буолла. Дьэи сөтөлөһуөйдөөх, утуһар, оһоһуур, спортивнай хостордоох, кууһуһааах, баһейһааах. Оһорорго туох маһдата барыта баар, барытын бэйлэлэри күһтэриһан баар өһөрдүлэр.

1990 сыллыһаахха Клим Леонидович 150 гектар сир иһыта, 1 мөл. 300 тыһ. солк. кредити туһаммытын 1991 сыллааһы үүнүүттэн төлөөн бүтэриһа.

Ситимкэ: Клим Герб саһа дьэиэ.

Б. Клишищев фотота. (РИТА—ССТА).

ОЙУУНУСКАЙ ААТА АЙАР ҮЛЭНИ КӨҮЛҮҮР

рительн уонна культурута үөрэтэһини ситиһилэри иһин үөрэх заведениеларын пронаводстваларыгар, методистарыгар, научнай үлэһиттэригэр

сыл аһыһы бөһиллэр Ойууһуһкай аһыһын үе быраһаһыһы өлөхтүүргэ иһиһиһиллэрэ. Оттон фольклору, тылы, литератураны үөрөтөн биллээ ситиһи-

лэри иһин үөрөнөөччилэргэ сыл аһы бөһиллэр стипендиһы өлөхтүүргэ эттэ. Үөрөх заведениеларыгар бэйлэлэри программаларын төлөрөн биһир-

лэригэр, кэһи айар нэһиллээһини үөрэтэһини дьиннэтэргэ суоһаһыһа Республикаһаады боһуорс кыһаһааһаһы үөрөнөөччилэр үлэлэри дьэи мууруһуһуһун бөһөһтөһи таһаарарга бичаарыһынылаһыһа.

СНА.

